


**Grade 2**



**TERM 3**



**HL XIT**



**RESOURCE  
PACK**

whiki

1

Nkonggongelo:

Muganga

a

m

dima

cina

mama

ma

ma

supu

xibye

ringa

dlaya

kungu

kokwana

nanndzihla

mugangga

swwo chela



tlharihā

kokovā

hoxa xandla

hiengeleta

nkhuvo

Ndzinnga

tsakelela ku...:

Ku endla

leswakuswi

humelela, ndzi...

Leswi swi

na nkokoka

hikuva...

Leswi swi  
nga pfunda...

**whiki**

**2**



o

n

oma

mona

na

nommo

nonna

tengga

mati

lwela

xirilo

manana

nhenhha

mugangga

vuxungu

thuyakiso

xijimo

vonelelo

xivonoro

herisa

matimboa



matimba swinene

murhangeri



# whiki

# S

Nkonggongmelo:

Miehlekeeto ya

Vutumbuluxi

l

i

la

lolo

lala

ina

bolo

navela

titoloveta

exikarhi

howisa

vuturnbuluxi

nyuma



antswa

nkutlunya

xikongomelo

tiyimiselela

ku yisa emahlweni

ringgeta

tjitoloveta

Khale ka

khaleri... (hi byeli

hi mboangu na

swimunhuhatwa)

Sikurini'wa...

(hlanuselela

xiphiso)

Kutani... (hlanuseela  
leswi ximunhuhatwa  
xi tirhisaka  
vutumbuluxi bya xona  
ku ololoxa xiphiqo)

Ekú heteleleni...  
(xana vanhu va  
ehleketá yini hi  
ximunhuhathwankulu?)





b

u

bana

bolo

bulu

bulo

buma

bunu

xicini

banana

bulbulu

talente

milorho

nyeleleti

xiximivile

ntolovelolo

xiletelo



vonelo

humelela

kokaririnko

rixaka

mutivi-nkulu

munhu wa

ntokoto

ndzetelelo vutivi

ndhawu ŋo  
dyondzela



Nkonggongmelo:

Madyelo

lamane

d

e

dulu

damu

duma

dini

dina

dimma



delela

dema

dela

deda

maachhipisi

lulamela

phakete

vukheta

tekele

akamiri

aki miri

leswi xurhisaka

phurotheneri

misihla

konggorisa

nkhuvo

nandzihha

chukele



Nk ar hi

wun' wana

ndzi ringgete...

Ndziringga si  
swiringgeta,  
andzi...

A swiri rina

nan tswwo...

Ek u

re te le ni ...

Ndzizi ta

ringe ta...

Ndzi ehlekeeta

leswaku xi/

swi ta va na

nantswo...

Ndzi ta

xi / swi

ringe ta...

Ndzi tsakela/a

ndzi tsakeli ku

ringeta swakudya

swintshwa hikuva...



whiki

6

c

h

caca

cina

cela

cema

homu

huha

hada

hala

hele

comela

tshikelela

fihlula

phyanndlasa

xihoxo

rinoko

navetisa

xinavetiso



mfungho

xo tengga

nkhaaviso

xinavetisi

n'wamabindzu

lontshwa

bindzu

**munxavi**

whiki

7

Nkonggongmelo:

Ku vilela

na ku chava

g

s

gula

gede

guga

gama

gada

gidi



sila

sele

sola

sula

salani

vilela

chayya

vilela

pfukile

holangga

nsimbbhi

swivilelo

khonggotela

tshenmba

swi twile

ku holda

hlonmetela

vumbuluka na ku

hundzuluka

Ndzi twe ndzi vilela/  
chava loko... (Tsala hi  
leswi a swi ku endla  
u vilela/ chava.)



A ndzi vilela/ chava

hikuva... (Hlamusela

leswaku hikokwalaho

ka yini u twe u vilela/

chava)

A ndzi ehleketeta...  
(Tsala hi  
miehleketeto ya  
wena.)

Ekuheteleleni...  
(Tsala hi leswi  
swingga landzela  
kuhumelela)

Ndzi twe ndzi  
antswa... (Tsala  
hi leswi swi nga  
humelela ku ku pfuna  
u twa u antswa.)

Ku twa ndzi vilela/  
chava a swi... (Tsala  
makumu ya leswi  
ntokoto lowu a wu ri  
xiswona eka wena.)

**whiki**

**8**

f

t

fumile

fuma

fana

tolo

tima

tele



tala

ntila

furnisa

tatana

titimela

thekisi

talanga

tshambuluta

masiki

xipfala nghohe

xitsongwatsongwana

ntungu

swo basisa

swandla

fufutela

lemuka

sirhelele



xidukwana

mpfukwa

whiki

9

Nkonggongelo:

Tindhawu

tin'wana

xixika

hlayaya

pfale

tiko

durha

vandiyangu

tiholideyi

rendzo

endzela

posik arata

masiku yo wisa



booboma

ribuwa

lwandlengkulu

vorndzoka

navela ekayya

Eka...

Ndzi tsa

ku suka e:

Ndzi

vone...

Xana a wu

swi tiva...

Ndzizi

kunme kunu...



Ndzi

twa...

**Ndizi**

**ndzidza...**

Hi

hirharndzu...

**whiki**

**10**

buku

vuye

pfule

khale

hosi

nala

hlanmariso

tinhlokomhaka

mianakanyo

xihlanariso




nhlanuselelo


hlovutela


saseka ngopfu


vatlangi va


ntlangu wa ku lwa




















































































































































































ingredient

swo chela




community

muganga




plan

kungu




slaughter

dlaya




sneaky

kokova




clever

tlhariha



gather

hlingeleta




contribute




hoxa xandla






poison

vuxungu




feast

nkhuvo




perspective

vonelo




pollution

thyakiso




devastating

herisa




optimistic

xivono




powerful

matimba swinene




power

matimba




creative

vutumbuluxi




leader

murhangeri





score

nkutlunya




embarrassed

nyuma




determined

tiyimisela



goal

xikongomelo



practise


ti toloveta




effort

ringeta






successful




humelela




tutorial


xiletelo




generation




rixaka




attention




koka rinoko



professional




munhu wa ntokoto



expert






mutivi-nkulu




academy

ndhawu yo dyondzela



workshop



ndzetelo vutivi



unhealthy






aki miri



healthy




aka miri




protein

phurotheni




nutritious


leswi xurhisaka



focus



kongomisa



muscles

misiha



mmm

delicious



nandziha



treat


nkhuvo






sweet

tsokombela



sugar

chukele




sign

mfungho



advertise

navetisa







design

nkhaviso




fresh

xo tenga






entrepreneur

n'wamabindzu lontshwa






flyer

xinavetisi




customer

muxavi




business

bindzu



worries


swivilelo



worried


vilela

There, there



comfort

khongotela



**AAAHHH!**

afraid

chava



calm

xu hola



trust


tshemba









toss and turn

vumbuluka na ku hundzuluka




peeped

hlometela



virus

xitsongwatsongwana




face mask

xipfala nghohe




hand sanitiser

swo basisa swandla




pandemic

ntungu




protect


sirhelela




spray





fufutela



distance



mpfhuka




hankerchief

xidukwana



country



tiko



notice



lemuka




visit

endzela




travel

rendzo



holiday

masiku yo wisa



postcard


posikarata






beach

ribuwa



waterfall

boboma



homesick





navela ekaya





ocean

lwandlenkulu



imagination

mianakanyo




expensive

durha




wonder

xihlamariso



ancient

khale




reveal

hlavutela




description

nhlamuselo




emperor

hosi



magnificent

saseka ngopfu



gladiator

vatlangi va ntlangu wa ku lwa

VS



enemy



nala